

Qu'es lo moment de 'nar querre los uòus

Ujan lo mes d'abriu comença per las Pasques, 'na festa qu'a longtemps estada seguida en Lemosin. L'i a quitament tant de biais de far sas Pasques que l'i a de comunas o de familhas dins lo país, mas qu'es totjorn 'na festa plasenta emb de bonas besunhas a minjar. Los uòus siran benleu dins vòstre vargier, mas siran maitot dins 'quel article

Per los crestians lo jorn de las Pasques, qu'es lo jorn de la reviscolada dau Criste. D'enguera avant, quò era maitot 'na festa pagana per marcar la renascuda o lo retorn de la lumiera. Reviscolada, renascuda : lo jorn de las Pasques qu'es lo premier jorn de l'annada que las jornadas son pus lonjas que las nuechs. Apres l'equinòxi de la prima, las Pasques marquen la fin dau solstici d'ivern. Un simbeu comun a totas 'quelas manieras de festar las pasques qu'es : los uòus !

De tot temps e dins totas las creenças, los uòus an totjorn 'gut 'na plaça particulara e eran associats a l'eidèia de la naissença e de la fertilitat. Qu'es per 'quò que los uòus se mingen pas dau temps de la Setmana Senta, qu'es a dire avant lo diluns de las Pasques. Dins lo temps foliá los far benesir avant de los balhar aus pitits per que los esmaian. I a una tradicion plasenta, que pòt pas se far ujan, qu'es de desvelhar lo monde la nuech dau divendres au dissades. La jòuna gent galopavan dins las campanhas per borrar a las pòrtas e se far balhar daus uòus en chantar la chançon daus "chercha-z-uòus", accompagnats per quauque musicaire (un jugaire d'acordeon per exemple).

La chançon daus chercha-z-uòus

(bocin de la version que se chanta dins lo debas de la Viena Nauta)

Desvelhatz-vos los òmes, los òmes que duermetz

Quò n'en es 'na trista chausa, de durmir sens socit

Pausatz un januelh per terra, levatz los uelhs au ciau,

Li veiratz la mòrt que ròda, que ròda

autorn de vos,
Ela fai coma vòstra ombra, ela vos seg pertot (dos còps)
Balhatz daus uòus, ma bona dòna,
Balhatz daus uòus per las pasques,
per las pasques.
Mas si son coats, ma bona dòna,
mas si son coats,
Laissez-los friar, laissez-los friar
Mas si son purits, ma bona dòna,
mas si son purits,
Laissez-los duermir, laissez-los duermir
[...]
Fasetz los nos portar per vòstra filha
(dos còps)
Si de filha n'i a pas, la chambariera
(dos còps)


Un còp la chanson 'chabada e los uòus dins lo panier, los "chercha-z-uòus" partian dins una outra maison (apres aver begut un pitit grelon, qu'es ben normau perque de chantar quò balha set !). Lo grope se tornava trobar lo diluns de las Pasques per minjar sa ganha. De las moletas de totas las sabors, saladas e sucradas, emb daus potirons, daus vinhons, de las pomas de terra o de pomier.



Chercha-z-uòus e chercha... mots dins lo texte per completar 'quela grilha.

Per vos aidar veiqui quauques signes :

1. 'Quela que fai quò que los autres volen pas far
2. Los aubres n'en fan subretot l'estiu
3. La granda festa per marcar la prima
4. D'en prumier de tot
5. Podes pas n'en far sens cassar daus uòus
6. Un plen panier per 'quilhs que los cherchen
7. N'i a mai a la prima qu'en ivern
8. Per desvelhar son monde en musica
9. L'i a pas de pitits profiechs



Le moment de chercher les œufs est arrivé

Le mois d'avril commence cette année par les fêtes de Pâques, une fête qui a longtemps été particulièrement suivie en Limousin. Il y a presque autant de manières de vivre Pâques qu'il y a de communes ou de familles dans la région, mais c'est toujours des moments festifs avec de bonnes choses à manger. Les œufs seront peut-être dans votre jardin, mais ils seront aussi dans cet article.

Pâques est toujours une belle fête, pour les chrétiens il s'agit du jour de la résurrection du Christ. Avant cela, c'était aussi une fête païenne qui symbolisait la renaissance ou le retour de la lumière. Résurrection, renaissance : le jour de Pâques est le premier jour de l'année où les journées sont plus longues que les nuits. Après l'équinoxe de printemps, Pâques marque la fin du solstice d'hiver. Peu importe la manière de fêter Pâques, le symbole que l'on retrouve partout, ce sont les œufs !

De tout temps et dans toutes les croyances, les œufs ont toujours eu une place spécifique, la plupart du temps cela symbolise la naissance, la fertilité. Voilà pourquoi il ne faut pas manger d'œufs pendant la semaine sainte, avant le lundi de Pâques. Autrefois, il fallait même les faire bénir avant de les donner aux enfants pour qu'ils les décorent. Il existe une tradition bien sympathique, qui ne peut pas se faire cette année, elle consistait à réveiller les gens la nuit du vendredi au samedi. Le principe était d'aller chercher des œufs en chantant, accompagné de quelque ménestrier du pays (un joueur d'accordéon par exemple), la chanson des "chercheurs d'œufs".

La chanson des chercheurs d'œufs

(extrait de la version chantée dans le sud de la Haute-Vienne)

Réveillez-vous les hommes, les hommes qui dorment

C'est une triste chose, de dormir sans souci,

Posez un genou à terre, levez les yeux au ciel,

Vous y verrez la mort qui rôde, qui rôde autour de vous,


Elle fait comme votre ombre, elle vous suit partout (bis)

Donnez des œufs, ma brave dame
Donnez des œufs pour Pâques, pour Pâques,

Mais s'ils sont couvés, ma brave dame, mais s'ils sont couvés,
Laissez-les se développer, laissez-les se développer.

Mais s'ils sont pourris, ma brave dame, mais s'ils sont pourris
Laissez-les dormir, laissez les dormir
[...]
Faites-les nous passer par votre fille (bis)
S'il n'y a pas de fille, la servante (bis)

Une fois la chanson terminée et les œufs dans le panier, les "chercheurs d'œufs" passaient à la maison suivante (après avoir bu un coup, c'est bien normal car chanter, cela donne soif !). L'équipe se retrouvait ensuite le lundi de Pâques pour manger son butin. Des omelettes de toutes sortes, salées ou sucrées avec des champignons, des oignons, des pommes de terre ou de pommier.



Chercheurs d'œufs et chercheurs de... mots, dans le texte afin de compléter cette grille.

Pour vous aider, voici quelques indices :

1. Elle fait ce que les autres ne veulent pas faire
2. Les arbres en font, surtout l'été
3. La grande fête du printemps
4. Pour tout commencement
5. Impossible d'en faire sans casser des œufs
6. Ceux qui les cherchent en ont un plein panier
7. Il y en a plus au printemps qu'en hiver
8. Pour réveiller les gens en musique
9. Il n'y a pas de petits profits